

## La Retirada

Avià somiat de libertat, de democracia, de progres per totes. Dempuèi 1931 las governaments republicans s'èran succedit per administrar la pais. Mas en 1936, aprep la victòria del "Frente Popular" las tropas de la Junta militera menadas pel general Francò comenceron de far parlar las armas. La guèrra civila d'Espanha anava perdurer tres longes annadas ; tres annadas de cèrcabregas entre los aliats comunistas, socialistas e anarquistas del camp republican e una succession de batalhas sanguinòsas que faguèron de milieirats de victimas.

Fins a la casuda (=tombada) de Barcelona, lo 26 de genier de 1939, jos las botadas de las tropas nacionalistas de Francò apevadas pels amics faissistas alemands e italiens d'aiceste. La desbranda (=derrota) republicana geta alara sus las rotas de desenes de miliei-rats d'òmes, de femnas e de dròlles que prenon o camin cap a França amb una sola idea dins lo cap : fugir la repression franquista e salvar pelhòfa (=salvar lor vida) ! Laissan darrièr eles tot çò que possedissià : ostal, camps, tot lor deque. Caminan amb lor fardada, caravirats (=englajats, en fr.: hagards), assajant d'escapar als tirs de l'aviacion nacionalista. En tres setmanas, son qualques eine cent mila refugiats (per mitat de soldats, per mitat de civils) que passan la frontièira francesa, mai que mai pel còl de Pertús mas atanben per totes los pòrts pirenencs, per totes las camins de cabra, dins lo freg e la neu de l'ivèrn. Lo governament frances metrà temps a prene la mesura d'aquel exòde; las primièiras setmanas, i aurà fòrces mòrts, los qu'èran ambats nhafrats, arrenduts e qu'an pas reçauput los suènhs e la noiriadura necessaris. Las malaüroses que venon de caucar la tèrra de França se dobtan pas de çò que van deure endurar.

De pargues de refugiats son organizats a la buta-buta, d'en primièr sus las plajas de Rosselhon (Sant-Ciprian, Barcares, Argelèrs) puèi dins tot lo sud-oèst (Gúrs, Riucròs, Lo Vernet d'Arièja, Setfons, Noè, Rivasaltas...). Los pargues del mesprètz. Lèu, darrièr los barbelats, la vida s'organiza : de bulletins, de jamais son publicats artesanalament, de malhumus se tòman estructurar. Las personalitats exiliadas an pas qu'une idea dins lo cap : tornar al pus ieu conquerre lo po-der en Espanha e restablir la republica. D'aquel temps, lo governament frances tòrna nosar de relacions normalizadas amb la poder franquiste ; çò que provaca la deseòr (=desgost) dels refugiats qu'esperavan la sostén de las democracias europèas dins lor lucha. Sabèm çò qu'es endevengut d'aquela flaquesa de las autoritats francesas quelques meses pus tard ... França s'engatja en guèrra al mes d'agost de 1939. Bravament de republi-cans espanhòls dintrarèn dins la resistencia als costats dels franceses. Fòrces seràn enrotlats dins las companhias de travalhadors estrangièrs (GTE) fornissent una man d'òbra bon mercat dins l'industrie puèi, de mai en mai, dins l'agriculture.

Lo 24 d'agost de 1944 al ser, la "Nueve", la noven companhia de la segonda division del general Leclerc serà lo primièr destacament blindat a dintrar dins Paris per la liberacion de la capitale. Era gaireben entièirament compausada de republicans espan-hòls ... Tre la debuta dels afrontaments en-tre republicans e nacionalistas en 1936, los primièrs refugiats passan la fron-tièira pirenenc. La postura del gover-nament frances balanceja un moment entre suspicion e generositat. La populacion, ela, es mai que mai còrferida (=esmoguda) pel sòrt dels refugiats espanhòls. Dins Tarn, fòra lo cas de la municipalitat de Masamet prigondament reguèrga (ostilla) a-n « aqueles roges espanhòls », l'acuelh es puslèu caloròs. Totas las grandas vilas tarnesas recebon de refugiats e mai fòrças comunas pus pichonas. À-z Alban, los dròlles son sulcòp preses en carga pel mestre d'escòla ; lo preventòrium del còl de la Bacina auberga(=lòtja) de dròlles malauts; la comuna de Còrdas se distinga pel grand nombre de personas aculhididas. Los consols, cargats de verificar l'identitat dels refugiats, contrarotlar lor estat sanitari, destiurar las autorizacions de demòra an a prene en carga lor acuèlh.

En 1937 e 1938 son mai que mai de mainatges qu'arriban en França, mas al mes de genièr e de febrièr de 1939 la « retirada » mena dusca a Tarn de centenats de malaüroses, òmes, femnas e dròlles

mesclats. Lo 15 de febrièr òm compta mai de tres mil refugiats dins lo departament escampiihats dins 45 comunas. França s'aprèsta a dintrar en guerra e bos besonhs en man d'òbra comencon de se far sentir. D'unies partieipan a la bastison del pargue (=camp) de Sant-Sulpici (un dels dos pargues tarneses amb 10 de Brens), d'autres rejonthon las usinas textilas del masametan, l'industria del cuèr Graulhet, las minas de Carmauç o las fabricas d'acièr del Saut-de-Tarn a Sant-Juèri. Maltes trapan una plaça dins las bòrias. Mas, quand arriba l'armistici del mes de junh de 1940, la dona cambia: los es-panhòls tòrnans dins los pargues d'embarrament, fòrçes son faches presonièrs pels alemands e deportats cap als camps nazis. Seràn tanben nombroses a rejònher los maquis tarneses e a participar Tora venguda a la liberacion de las vilas del departament puèi de Tolosa. Demest to-tes aqueles refugiats, doas personalitats republicanas son assignadas a residencia dins Tarn : Francisco Largo Caballero, nascut en 1869, dirigent istoric del Partit Socialista Obrièr Espanhòl, ministre del travalh en 1931 puèi capmèstre del governament en 1936. Demòra a Trebas en cò de l'especièira e aimar de se passejar a la broa de la ribièira Tarn. Mudat en Crusa en 1941, arrestat per la Gestapo en febrièr de 1943, deportat en Alemania, desliurat en març de 1945 mas fòrt afiaquit, defuntarà en marc de 1946 e serà enterrat a Paris sens aver tornat veser sa tèrra mairala.

Rodòlfo Liopis, nascut en 1895, professor e paire fondador de l'escòla publica laïca espanhòla. Director de l'ensenhament prirnari del governament republican, deputat d'Alicante de 1931 a 1936. Mandat a una professor albigeesa, arriba dins lo departament en 1942 e participa a la resistencia. Aprèp la guerra, en 1947 serà un temps Presi-dent del governament en exil de la Republica Espanhòla Es atanben cofondador e vicepresident de l'Internacionala Socialista. Tornarà veser Alicante aprèp la mòrt de Francò. S'atuda a-z Albi lo 21 de julhet de 1983 e es enter-rat al cementeri de Las Plancas. A costat d'aqueles òmes d'estat, tot un fum d'anonims an refach lor vida en França e participat a la reconstruccion del pais aprèp-guèrra. Lors descendants an pas oblidat l'istòria qu'an viscud, la trista retirada d'Espanha al cor de l'ivèrn de 1939 ni mai las annadas negras de la dictadura franquista. Vos recomandi la lecture de la « Revue du Tarn » de l'auton 2007 consacrada als republicans espanhòls. Gèli Combas

Fundstelle: Patrimòni. Journal du patrimoine aveyronais, No. 21, Août 2009, p. 28 s.

siehe auch: [www.retirada.org](http://www.retirada.org) (im Aufbau)